



Rainbow  
WORKBOOKS

TSHIVENDA  
GRADE R – BOOK 1  
TERM 1  
ISBN 978-1-4315-0698-9  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
7th Edition



9 781431 506989



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Dzina:

Kilasi:

# Gireidi ya R **BUGUYAI**



Bugu ya  
I  
Themo 1

Yo  
vusuludzwa,  
i tevhedza  
CAPS

**BUGUYAI**



Vho Angie Mutshekga  
Minista wa Muhasho  
wa Pfunzo ya Muteo



Vho Enver Surty  
Muthusaminista wa  
Pfunzo ya Muteo.

Bugu idzi dza Rainbow Workbooks dza īwaha wa Zwixele (Grade R) ndi tshipida tsha tshītirathedzhi tsha Muhasho wa Pfunzo ya Muteo tsha u khwiñisa kushumele kwa vhana vha tshikolo vha Afrika Tshipembe pfunzoni dzavho. Thodisiso (risetshe) i sumbedza uri arali vhana vha nga nyanyulwa siani ja pfunzo īwaha muñwe na muñwe musi vha sa athu u thoma Gireidi 1, hu swika hune vha shuma zwavhuđi pfunzoni dzavho dza miñwaha i no do tevhela - pfunzoni ya phuraimari na ya sekondari. Ndi ngazwo ho sedzeswa kufunzele kha Gireidi R.

Kharikuļamu ya Vhuimo ha Fhasi i na ɻhodea yauri vhagudi vha Gireidi R vha tea u fhiwa tshikhala tsha u alusa zwikili zwa thangelauvhala, thangelaunwala na thangelambalo, ya dovha hafhu ya bula zwikili zwine vhagudi avha vha tea u vha nazwo zwa u wana murango wo khwařhaho wa pfunzo u itela uri u guda hu vha lelutshele musi vha tshi swika kha Gireidi 1 na u thirela phanda.

Zwenezwoha, ndivho ya bugu dza u shumela dza Gireidi R ndi ya u thusa vhana uri vha aluse zwikili izwi zwe zwa bulwa khathihi na u alusa kuhumbulele kuhulwane kune vha tea u ku ɻalukanya musi vha tshi ɻisimela murango wo khwařhaho wa pfunzo. Buguni idzi hu na zwikhala zwe vhana vha newa uri vha bvedeze na u ɻidowedza zwikili zwine zwa do vha pfundisela tshikolo tsha fomaļa.

Musi vhana vha sa athu u guda u vhalo vha tea u ranga nga u ɻalukanya kufarelwe kwa bugu, u fhenda masiařati na u ɻalukanya uri bugu i shuma nga ndilade. Vha tea u ɻalukanya vhushaka vhukati ha maipfi na zwifanyiso zwi re buguni khathihi na u ɻalukanya uri matsina maipfi a re kha siřati o vhumbwa nga mibvumo nahone a na zwine a amba. Zwo di ralovho na kha u īwala. Vhana vha tea u alusa u ɻhađulana ha zwipfi zwavho (motor coordination), vha ita nđowendōwe dza kusikelwe kwa zwivhumbeo, vhee vho no ralo, vha ita nđowendōwe dza kusikelwe kwa maledere. Ndi zwikili zwenezwi zwine idzi bugu dza u shumela dza lila u alusa kha vhana.


Ri a zwi ɻivha uri vhana a vha gudi mazha (khathihi) lune bugu dza u shumela dza Gireidi R dza vha na vhužanzi tshořhe uri vhadededzi (vhagudisi) vha shume vha tshi tevhela kugudele kwa īwana mugede e eřhe nahone, hune zwa konadzea, vha shumise bugu idzi vha tshi ya phanda na u humela murahu, zwi tshi edza nyaluopfunzoni ya īwana uyu i re yawe e eřhe.

Nyito (mishumo) dzi re buguni dzi do thusa vhadededzi kha u topola zwikhukhulusi zwine vhana vha nga vha nazwo pfunzoni hu u itela uri zwi bviswe nđilani ya īwana musi a sa athu thoma pfunzo ya fomaļa.

Bugu dza u shumela idzi dzi vanganya u funzwa luambo (ngudaluambo), mbalo na zwikili zwa vhatshilo kha therò dza 20, hu tshi shumiswa nđila dzi no mvumvusa na u kunga vhagudi vhane vha kha di vha vhatšku. Ri na fulufhelo lauri vhagudi vha do diphinä musi vha tshi khou ita nyito dzi re buguni idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, nauri na vhonevho sa mudededzi wavho, vho do diphinä navho.



Alifabethe



Aa



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa  
© Department of Basic Education  
Seventh edition published in 2017

ISBN 978-1-4315-0698-9

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

B u g u y a

# Gireidi R ya

## HO VANGANYWA

- Luambo
- Mbalo
- Zwikili zwa Vhutshilo

nga Tshivenda

1	Ndi n̄ne nnyi .....	2
2	Kilasini.....	12
3	Muvhili wanga .....	22
4	Kutshilele ku re na mutakalo .....	32
5	Khonani .....	42



Ndaela dza zwigeriwa dzi wanala  
murahu ha bugu.



### Kha Mudededzi/Mugudisi:

Vhagudi vha tea u ita ndowendowe ya mushumo wavho musi vha sa  
athu ita nyito dzi re buguni dza mishumo dzavho. Sa tsumbo:

- Musi vhagudi vha tshi tea u tangedzela phindulo yone, kha vha ri vha  
thome nga u ita luswayo kha phindulo iyi i re yone. Vhagudi vha tea u  
thoma vha pfa kha mudededzi uri phindulo ndi yone vha sa athu u  
rwala buguni dzavho.
- Musi nyito i tshi lila uri vhagudi vha tevhedzele tshithu, kha vha ri vha  
thome nga u tevhedzela nga minwe vha sa athu zwi ita buguni dzavho.



**Kha vha vhe na nzhele:** Vhagudi vha vha vhe kha zwikhala zwo fhambanaho  
zwa nyaluwo. Arali vha tshi vhona uri vha iwe vha vhagudi vha kha di lila  
nyaluso ya vhutsimbidzamirađo (fine motor skills), kha vha tende vha tshi ita  
ndowendowe dza mushumo wavho buguni ya ndowedzo i re na mitaladzi u swika u  
difulufhela ha u rwala buguni dza mishumo ho no fhatela.

TSHVENDA

Bugu ya

I


Themo ya !



## Ndi nñe nnyi



### Ndi kha Gireidi ya R






Dzina langa ndi:



Ndi

mutukana



musidzana

Ndi

musidzana


TEACHER: Sign

Date





Kha ri ite nyito Dioleni tshifanyiso.



1.2



Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito

Khalaranî tshivhalo tsho teaho tsha makhandela ni tshi sumbedza miñwaha yanu.



Ndi na miñwaha ya

5

6

7

TEACHER: Sign

Date



## Themo ya 1 - Vhege dza 1-5

I.3




Kha ri nwale

Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho. Ni kone u tevhedzela mitaladzi nga munwe ni tevhedzele hafhu na nga penisela.



Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho.





Thusani mutukana uri a wane baisigiri yawe.




Thusani musidzana uri a wane bola yawe.



Tevhedzelani lutambo u vhuya u swika kha khaithi.



Reilani modoro u tshi ya tshikoloni na u vhuya hayani hafhu.



U itela ndowendowe dziñwe hafhu, kha vha tendele vhabudi vha tshi tevhedzela mitaladzi lu re na tshivhalo vha tshi shumisa mivhala yo fhambananaho.



1.4



## Ndi lemela


Kha ri nwale




kg

## Ndo lapfa zwingafhani?



cm



## Muvhala wa mato anga



## Muvhala wa mavhudzi



TEACHER: Sign

Date

1.5



Kha ni ite nyito

Nambatedzani tshitikara tsha naledzi ni tshi sumbedza zwine na takalela u ita.

Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu ho  
teaho.

Ndi takalela u:

<p>tshina</p>	<p>vhala tshitiori</p>
<p>tamba na khonani dzanga</p>	<p>tamba nga bola</p>
<p>fhatā nga zwibuloko</p>	<p>imba</p>

1.6



Kha ri nwale

Olani tshifanyiso tsha zwine na takalela u ita.



Dzina langa ndi:

TEACHER: Sign

Date



1.7






Dzina ḥanga ndi:



Kha ri ንwale

Livhanyani zwifanyiso.




1.8



Vha ri vhalele

Swayani zwibulo<sup>ko</sup> zwi re na tshithu tshithihi.

Vhandani zwanda luthihi musi ni tshi vhona tshithu tshithihi.

Itani n<sup>d</sup>owend<sup>o</sup>w<sup>e</sup> ya nomboro.

TEACHER: Sign

Date



2

## Kilasini




Kha ri nwale



Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine  
vhana vha khou ita.  
Ni takalela u ita mini?

Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu ho  
teaho.





Dzina langa ndi:



TEACHER: Sign

Date





2.I




Kha ri nwale

Olani vhatambo ha mabaloni.  
Ndi baloni lifhio li re na lutambo lupfufhisa?  
Ndi baloni lifhio li re na lutambo  
lulapfulapfu?



Khalarani mabaloni nga muvhala mutswuku, wa tada, mudala na wa lutombo.



2.2







Kha ri nwale

Wanani zwifhatuwo zwi no sumbedza vhudipfi hu no fana na hu re kha tshifanyiso tsha u thoma.



Kha ri ite nyito

Avha vhana vho lavhelesa ngafhi? Ni sa tshimbidzi t̄hoho yanu, tshimbidzani maṭo anu uri ni sedze he mutukana a lavhelesa hone.



TEACHER: Sign

Date

2.3






Vha ri vhalele

Tangedzelani zwibułoko zwine zwa vha na zwithu zwivhili (2) ngomu.  
Vhandani zwanda luvhili musi ni tshi vhona zwithu zwivhili (2).



Itani ndowendowe ya nomboro.













2.4



Kha ri nwale

Khalaranzi zwithu zwivhili kha muduba muñwe na muñwe.



Dzina langa nadi:

TEACHER: Sign

Date

2.5



Kha ri ite nyito

Begeni yanu ya tshikolo hu na mini?  
Nambatedzani zwičikara ni tshi paka bege.



raba



tshivhadī



Nwalani dzina  
janu kha bege  
yanu ya tshikolo.

Dzina ḥanga ndi:

2.6




Kha ri nwale


Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho. Ni kone u tevhedzela mitaladzi nga munwe ni tevhedzele hafhu na nga penisela.

Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu ho  
teaho.


Thusani n̄otshi uri i wane phakho yayo.




Thusani tshidula uri tshi wane kutivha.



Thusani tshinoni uri tshi wane tshitaha tshatsho.



Thusani gungwa uri li wane tshitangadzime.



U itela n̄dowendwe dziñwe hafhu, kha vha  
tendele vhagudi vha tshi tevhedzela mitaladzi lu re na  
tshivhalo vha tshi shumisa mivhala yo fhambananaho.

TEACHER: Sign

Date



2.7



Kha ri ite nyito

Nambatedzani tshitikara tsha naledzi ni tshi sumbedza zwine na takalela u ita tshikoloni.

Nambatedzani  
zvitikara  
fhethu ho  
teaho.

Ndi takalela:

<p>u ola nga pennde</p>  	<p>u ola</p>  
<p>u tshimbila na khonani ri tshi ya tshikoloni</p>  	<p>u vhala tshitori</p>  
<p>u vhala</p>  	<p>u gera zwifanyiso</p>  

2.8



Kha ri nwale

Olani tshifanyiso tsha zwine na takalela u ita tshikoloni.



Dzina langa nadi:

TEACHER: Sign

Date

3


## Muvhili wanga



Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine  
vhana vha khou ita.





Kha ri ambe

Ni a ɖivha hune t̄hoho yañu, mahada, magona na zwikunwane zwa wanala hone?

Sielisanani na khonani yañu u sumba zwipiða zwa muvhili ni mu vhudze uri tshipiða itsho tshi pfí mini.

Ndi zwipiða zwifhio zwa muvhili zwine na vha na tshithihi tshazwo?

Ndi zwipiða zwifhio zwa muvhili zwine na vha na zwivhili zwazwo?




Dzina langa ndi:

TEACHER: Sign

Date

3.I



Kha ri nwale

Sumbani t̄hoho, zwanda, milenzhe na muvhili. Dioleni.

7

A large rectangular frame with a pink border and yellow dots around the perimeter, designed for children to draw or write in.

Nwalani dzina l̄anu ni vhandelele mudivhitho.



Dzina l̄anga ndi:




3.2



Kha ri nwale

Gerani ni nambatedze zwanda na milenzhe u itela u fhedzisa tshifanyiso itshi. Ni kone u khalara tshifanyiso itshi.



Kha ri imbe



Thoho, mahada,  
magona na zwikunwane,  
magona zwikunwane.  
Thoho, mahada,  
magona na zwikunwane,  
magona zwikunwane.  
Ma<sup>lo</sup> na ndevhe na  
mulomo na ning.  
Thoho, mahada,  
magona na zwikunwane,  
magona zwikunwane.



TEACHER: Sign

Date

3.3



Kha ri ite nyito

Imani u fana na mutukana na musidzana vha re zwifanyisoni izwi.

Sumbedzani tshanda tshala ni tevhedze nga tsha monde.

Ginndani nga mulenzhe wala wa tsha ula ni tevhedze nga wa monde.

mutukana

tshanda  
tsha mondetshanda  
tsha ula

nga murahu

mulenzhe  
wa mondemulenzhe wa  
tsha ula

3.4



Dzina langa ndi:

musidzana

nga phanda



tshanda  
tsha u la



tshanda tsha  
monde



mulenzhe  
wa tsha u la



mulenzhe  
wa monde

TEACHER: Sign

Date

3.5



Kha ri nwale

Nambatedzani zwičikara fhethu ho teaho. Ni kone u tevhedzela mutaladzi nga munwe ni tevhedzele hafhu na nga penisela.

Nambatedzani  
zwičikara  
fhethu ho  
teaho.



Thusani nwana uri a wane thedibee yawe.



Thusani mmbwa uri i wane shambo layo.



Thusani Ann uri a wane bugu yawe.



Thusani nwana uri a swende a tshi ya ha mme awe.




U itela ndowendowe dzirwe hafhu, kha vha tendele vhagudi vha tshi tevhedzela mitaladzi lu re na tshivhalo vha tshi shumisa mivhala yo fhambananaho.

3.6



Kha ri nwale

Tevhedzelani tshanda tshine na si  
tshi shumisese ni vhale minwe yanu.



Ni kone u shumisa lipisitiki kana pennde kha u dzenisa khanndiso dza minwe yanu.

--	--	--	--	--	--



TEACHER: Sign

Date

3.7



Kha ri ite nyito

Edziselani zwine avha vhana vha khou ita.

zwanda kha  
khundu



kwamani magona  
aṇu



kwamani lwayo  
luṇwe



kwamani shada  
liṇwe



petani zwanda



kwamani thumbu



kwamani ningo



kwamani zwikunwe



imisani zwanda



kwamani ṭhoho



kwamani mahada



ṭharamudzani  
tshanda



3.8






Dzina langa ndi:



Kha ri nwale

Tangedzelani tshifanyiso tshi sa yelani na zwiñwe kha muduba muñwe na muñwe. Talutshedzani khonani yañu uri ndi ngani tshifanyiso itshi tshi sa yelani na zwiñwe.



TEACHER: Sign

Date



## Kutshilele ku re na mutakalo



Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu ho  
teaho.





Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe uri የው኏ muñwe na  
muñwe u khou ita mini uri a vhonale o kuna.



Dzina langa ndi:



TEACHER: Sign


Date

4!



Kha ri nwale

Tevhedzelani mutaladzi uri ni wane uri avha  
vhana vha ita mini uri vha dzule vho kuna.



4.2



Kha ri nwale

Olani tshifanyiso tsha zwine na ita uri ni dzule no kuna.



Dzina langa ndi:

TEACHER: Sign

Date

4.3




Dzina langa ndi:



Kha ri nwale

Ni nga kona u wana tshisibe tsha mano  
tshifanyisoni itshi?  
Tshi khalaeni nga muvhala mutswuku.



4.4



Kha ri nwale

Gerani phazili ni dovhe ni i t̄umekanye nga huswa.





4.5




4.6



Kha ri ite nyito

Gerani zwifanyiso izwi kha mitaladzi yo ṭhukhukanyiwaho ni zwi dubekanye.



4.7



Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito

Dubekanyani nomboro idzi.

N

N

M

M



4.8






Vha ri vhalele

Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho. Vhalani  
uri hu na zwingana zwa tshithu tshiñwe na tshiñwe.

Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu ho  
teaho.



Itani ndowendowe ya nomboro 3.




TEACHER: Sign

Date



5

# Khonani



Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu ho  
teaho.



Kha ri ambe

Ni na khonani vhukuma?  
Khonani vhukuma ndi muthude?  
Ni tamba mini na khonani yanu?



Dzina langa ndi:

TEACHER: Sign

Date

5.I






Kha ri nwale

Tangedzelani tshifanyiso tshi no fana na tsha u thoma kha muduba muñwe na muñwe.



Kha ri nwale

Tevhedzelani zwivhumbeo ni zwi khalare u fana na izwi zwifanyiso.



5.2



Kha ri ite nyito

Itani zwine vhana vha khou ita.

u dzula



u fhufha khadi



u gidima



u thamuwa



u tshina



tshifindinkodo



u tshimbila



TEACHER: Sign

Date

5.3



Kha ri nwale

Khalarani tshifanyiso.  
Edziselani mivhala i  
re kha tshifanyiso  
tshituku.





5.4



Kha ri ite nyito

Tevhedzelani mitaladzi uri ni  
wane zwiambaro zwine vhana  
vha zwi funesa ni kone u  
khalara mabaloni uri zwi fane  
(zwi metshe).



Dzina langa ndi:

Handwriting practice area with dotted lines for tracing.

TEACHER: Sign

Date

5.5




Kha ri ambe

Ni takalela u ita mini tshilimo?  
Ni ambara mini musi hu tshi fhisá?

Nambatedzani  
zwitikara fhethu  
ho teaho. Khalarani  
maapula mararu, n̄otshi  
tharu, mat̄amat̄isi  
mararu na duvhā.

## Tshilimo tsho swik



5.b



Kha ri ንwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi no sumbedza zwine na takalela tshilimo.



Ǹwalani dzina ወንደለለ mudivhitho.



Dzina ወንጂ ndi:

TEACHER: Sign

Date

5.7




Kha ri ite nyito

Lavhelesani zwifanyiso ni ambe nga u fhambana ha mutsho. Bulani uri vhana vha khou ita mini na uri vho ambara mini.

Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu ho  
teaho.

u fhisa




5.8



Kha ri ite nyito

Tangedzelani nga muvhala mutswuku zwiambaro zwine  
na ambara musi hu tshi fhisa, ni tangedzele nga muvhala  
mudala zwiambaro zwa musi hu tshi rothola.

u rothola



TEACHER: Sign

Date

# Zwigeriwa




## Phaphethe dza minwe:

Nangani tshipuka tshithihi ni ñwale ledere ja u thoma ja dzina lanu kha tshikhipha tshatsho. Zwino ñwalani maledere a u thoma a madzina a khonani dzanu kha zwikhipha zwinwe.




## Phazili dza nomboro:

Gerani kha mitaladzi yo tħukhukanyiwaho ni ite garaṭa dza u livhanya nomboro. Ni kone u livhanya zwifanyiso na nomboro dzi re dzone, kana ni zwi livhanye na tshivhalo tsha zwithoma tshi re tshore. Ni nga shumisa zwivhumbeo uri zwi ni thuse.



## Mutambo wa nyelelwa:

Gerani magaraṭa kha mitaladzi mitswu yo tħukhukanyiwaho. Tshovani magaraṭa aya ni a pake nt̄ha ha tħafula o sedza fhasi. Zwino rembulusani magaraṭa nga mavhili nga mavhili a tshi sielisana. Arali a tshi yelana (metsha) ni a vhetshela dabo. Wanani uri ndi nnyi ane a do vha wa u thoma u vhetshela magaraṭa oħhe dabo. Shumisani magaraṭa anu a nyelelwa ni tambe mutambo wa zwinepe na khonani yanu.



## Zwipuka zwa zwikanda zwa thoiletherolo:

Wanani zwikanda zwo fħelaho zwa thoiletherolo. Gerani zwigeriwa zwa rekħiħiengħe ni zwi nambatedze u mona na zwikanda zwa thoiletherolo ni tshi thivha mabuli. Zwino gerani tħohoh ni dzi tħome tħodzini dza zwikanda. Shumisani zwiżikara zwa zwipuka ni nambatedze zwifha fu kha dzitħohu u ja nga hune na funa. Nambatedzani milenzhe na mutshila zwa tshipuka nga tshithihi nga tshithihi afha kha zwikanda. Ni nga kha di tou ola zwipuka zwa kana na tou zwi vhumba.

Itani bugu dza masongesonge (zigzag).  
Petani kha mitalo yo fhelelaho ni gere kha  
mitalo yo t̄hukhukanywaho.

# 3




raru



khovhe

# 2



mbili



tshimange




thiji



mmbowwa

## Nomboro




Zwifuwohaya




tswina




iŋa



tshinoni




ʈhanu




hemsta





rathi



muvhudə



sumbe



# ZWIGERIWA ZWANGA



Kha ri ite nyito

Gerani siatari kha mutalo wo tshukhukanyiwaho ni  
nambatedze siatari kha gwati la murahu uri ni ite  
tshikwama. Pangani zwigeriwa zwanu henefha uri zwi si xele.

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA